

# Električne instalacije i osvjetljenje Projekat I

Odsjek: Energetika i automatika

Semestar: V

Broj časova: 2(predavanja) + 0 + 0 + 2(izrada projekta)

Nastavnik: Prof. dr Milovan Radulović

Literatura:

Milan S. Jovanović: ELEKTRIČNE INSTALACIJE I

Miomir Kostić: TEORIJA I PRAKSA PROJEKTOVANJA  
ELEKTRIČNIH INSTALACIJA



## UZEMLJENJE U ELEKTRIČNIM INSTALACIJAMA


Pod uzemljenjem se podrazumijeva povezivanje neke tačke električnih instalacija sa zemljom, koja predstavlja geološki električni provodnik zanemarljivog otpora i kondenzator veoma velikog kapaciteta.

Ovo povezivanje ima dva razloga:

- potencijal svih tačaka određuje se u odnosu na nepromjenljiv zemljin potencijal – referentni potencijal (radnopogonsko uzemljenje) uzemljenje provodljivih djelova električne instalacije koje pripadaju strujnom kolu kod izvora napona, a to je uzemljenje neutralne tačke (zvjezdista) transformatora
- da bi se tačke, koje u normalnom radu, nijesu na nekom potencijalu, ali bi usled kvara mogle da dođu na nedozvoljeno veliki potencijal zaštite povezivanjem sa zemljom (zaštitno uzemljenje)

# PODJELA UZEMLJENJA

- Vrste uzemljenja po funkciji su:
  - **zaštitno uzemljenje,**
  - **radno (pogonsko) uzemljenje,**
  - **gromobransko uzemljenje,**
  - **združeno**
- Sistem uzemljenja
  - Sistem uzemljenja (uzemljivački sistem) je sistem koji čine međusobno galvanski povezani uzemljivači, temeljni uzemljivači, zaštitni provodnici nadzemnih vodova, plaštevi kablova i druge metalne instalacije koje su u kontaktu sa tlom.
  - Sistem uzemljenja ima svoju **Z<sub>U</sub>**-impedansu uzemljenja (impedansa koju pri učestanosti od 50 Hz sistem uzemljenja suprotstavlja odvođenju struje ka referentnoj zemlji).




Sl. 11.1 Uzemljenje i zaštitni provodnici kod TT sistema razvoda

## Geološki provodnik (zemlja)

- Zemlja je čist aktivni otpor, dok cijelo uzemljenje sa zemljovodnim provodnikom i uzemljivačem ima vrlo malu induktivnost za učestanost od 50Hz, ali za atmosferska pražnjenja induktivnost uzemljenja je uticajna.

Uzemljenje se kao elektroprovodna veza neke tačke električnih instalacija sa zemljom sastoji iz od dva osnovna dijela:

- **uzemljivač** (elektroprovodni dio smješten ispod površine zemlje) Prestavlja jedan ili više provodnika koji su položeni u tlo i s njim su u neposrednom kontaktu ili uzemljivač predstavlja jedan ili više provodnika koji su položeni u beton koji je po velikoj površini u dodiru s tlom (temeljni uzemljivač).
- **zemljovod** (elektroprovodni dio iznad zemlje) provodnik koji spaja uređaj koji treba uzemljiti sa uzemljivačem ili sa sabirnim zemljovodom.



# OTPORNOST SISTEMA UZEMLJENJA

- **Uzemljivač kao cjelina sa zemljovodnim i geološkim provodnikom ima otpor koji se sastoji od:**
  - otpora zemljovodnog provodnika,
  - otpora samog uzemljivača,
  - **prelazni otpor uzemljivača,**  
Onaj otpor na koji nailazi struja pri prelazu sa uzemljivača na geološki provodnik. Njegov uticaj smanjuje dobro nabijanje zemlje oko uzemljivača, u koju se svrhu zemlja zaliva pri nabijanju
  - **otpor širenju struje**  
Otpor širenju struje u zemlji je omski otpor na koji nailazi struja prolaskom kroz geološki provodnik
- **Otpornost rasprostiranja uzemljivača Ru se definiše kao otpornost kojom se tlo suprotstavlja odvođenju struje sa uzemljivača.**
- Ukupan otpor rasprostiranja uzemljivača sastoji se od
  - prelaznog otpora uzemljivača i
  - otpora širenju struje u zemlji.
- Vrijednost otpora rasprostiranja uzemljivača zavisi od
  - oblika i dimenzija uzemljivača
  - podataka o udarnom atmosferskom naponu
  - specifičnog otpora zemlje.

Između pojedinih tačaka stvorenog električnog polja pri proticanju struje kroz uzemljivač postojaće potencijalna razlika odnosno napon. Ona u nekim slučajevima može da ugrozi čovjeka.

napon dodira

napon koraka

Prema načinu postavljanja razlikuju se:

“dubinski” uzemljivači (štapni i cijevni)


“površinski” uzemljivači (trakasti i mrežasti; 0,5-0,8 m).

# Specifični otpor homogenog zemljišta

Vrsta zemljišta	$\rho$ [Ωm]
Močvara	30
Oranica, ilovača, vlažni fini pjesak	100
Vlažan pjesak	200
Suvi fini pjesak	500
Suvi pjesak i šljunak	1000
stijene	3000-10000

## Pojedinačni uzemljivači


Cijevni dubinski – vertikalnim pobijanjem u zemlju gvozdene cijevi prečnika 50mm i dužine 2-5 m, kroz dno prethodno iskopane jame dubine oko 0,5m




$$R = \frac{\rho}{2\pi L} \ln \frac{4L}{d}$$

## Pojedinačni uzemljivači

Trakasti – površinski uzemljivač postavlja se u iskopan rov dubine 0,5 – 0,8 m



Temeljni uzemljivač : ne zahtijevaju slobodan prostor, gvozdeni djelovi u betonu su zaštićeni od korozije i manje su podložni atmosferskim uticajima.



# Zaštita od električnog udara

Pod električnim udarom se podrazumijeva proticanje električne struje kroz čovječije tijelo.

Prilikom proticanja struja izaziva :

- remećenje električnih impulsa neurovegetativnog sistema,
- toplotno i
- elektrohemski dejstvo.

Stepen opasnosti od dejstva električne struje koja protiče kroz čovječije tijelo zavisi od njene jačine, učestanosti i dužine trajanja.

## Štetno djelovanje električne struje na živa bića:


- Elektrokučija** – svjesno ili nesvjesno izlaganje čovjeka djelovanju električne struje
- Za djelovanje elektriciteta na čovjeka najvažnija je struja, odnosno jačina struje koja protječe kroz ljudsko tijelo.
- Pri razmatranju djelovanja električne struje na ljudski organizam razlikujemo slijedeće struje:
  - **otpuštajuća struja** – najveća struja pri kojoj se čovjek može snagom svojih mišića odvojiti od dijelova pod naponom
  - **fibrilacijska struja** – ona jačina struje koja izaziva smrtnost (njena je vrijednost relativna za svakog čovjeka)
  - **nefibrilacijska struja** – jačina struje koja ne izaziva smrtnost (može se smatrati neopasnom za čovjeka)
- Vrlo veliki uticaj na posljedice koje će nastati djelovanjem električne struje ima trajanje njenog proticanja.

## Štetno djelovanje električne struje na živa bića:


Do pojave protoka električne struje kroz čovječije tijelo dolazi kada se između pojedinih njegovih djelova pojavi potencijalna razlika.

Ona se može pojaviti pri dodiru elektroprovodnih djelova koji se u normalnom pogonu nalaze na potencijalu različitom od nultog (direktni dodir), ili pak pri dodiru elektroprovodnih djelova koji se na potencijal različit od nultog mogu naći usled nekog kvara (indirektni dodir).

Najčešće se ta potencijalna razlika javlja između ruke i tačke oslonca (stopala). Ona se naziva napon dodira.



Sl. 12.3 Opasni direktni dodir delova pod naponom




Sl. 12.4 Opasni indirektni dodir i strujni udar čoveka nastao zbog nepravilnog priključka\* i kvara na uređaju

\*Kad je el. uređaj pravilno priključen u slučaju kvara automatski bi delovao zaštitni uređaj, osigurač ili zaštitna strujna sklopka, i kvarni uređaj koji je priključen na monofaznu priključnicu bio bi isključen s napona u vremenu ispod 0,4s (i tada se može dogoditi strujni udar ali trajao bi kratko)

## Štetno djelovanje električne struje na živa bića:

Dalzielovom formulom izračunavamo fibrilacijske struje za period od 8 ms do 5 sekundi ukoliko je poznata fibrilacijska struja pri 1 sekundi, K.

$$I = \frac{K}{\sqrt{t}}$$




–Na slici su prikazane strujne zone po Koeppenu u zavisnosti od reakcije čovjeka, a značenje zona je:

- zona I – početak primjetljivosti do otpuštajuće struje
- zona II - od otpuštajuće struje do nefibrilacijske struje
- zona III – od nefibrilacijske struje do smrtonosne struje

–Na slici je prikazana i kriva koja odgovara Dalzielovoj formuli - Dalziel razlikuje samo opasne i neopasne struje

## Štetno djelovanje električne struje na živa bića:



– Ako se želi ostvariti kontrola nad mogućim izlaganjem čovjeka djelovanju električne struje potrebno je odrediti koji je to napon koji prouzrokuje proticanje dopuštene granične struje.

– Iz tog razloga potrebno je poznavati impedansu ljudskog tijela (u praksi se redovno zanemaruje reaktansa, odnosno promatra samo aktivni otpor).

– Aktivni otpor ljudskog tijela nije stalan već zavisi o nizu činilaca:

- čistoći, vlažnosti i debljini kože
- naponu koji djeluje na ljudsko tijelo (na slici je prikazan otpor ljudskog tijela u zavisnosti od napona dodira po Bodieru za slučaj da su polovi čvrsto obuhvaćeni, a trajanje djelovanja dugo)
- trajanju djelovanja
- jačini struje
- kontaktnom pritisku i površini elektrode, itd.

## Štetno djelovanje električne struje na živa bića:

-Kod razrade pojedinih mjera zaštite vrijednost otpora ljudskog tijela promatra se uobičajeno samo u zavisnosti od napona dodira.

Napon dodira (V)	Totalna impedancija tijela (Ω)
25	1.750
50	1.450
75	1.250
100	1.200
125	1.125
220	1.000
700	750
1.000	700
>1.000	650

- Vrijednosti ukupne impedanse tijela odraslih osoba koje su navedene u tablici vrijede za put struje ruka-ruka, odnosno ruka-noga pri kontaktnoj površini između 50 i 100 cm<sup>2</sup> i pri suvoj koži.
- Poznavajući djelovanje struja različitih jačina na ljudski organizam i prosječnu impedansu ljudskog tijela moguće je zaključiti o naponima opasnim za život čovjeka.

## Štetno djelovanje električne struje na živa bića:

- Za normalne uslove okoline i upotrebe trajno dopušteni naponi dodira su manji od 50 V za naizmjeničnu struju, a naponi manji od 120 V za jednosmjernu struju.
- Za teže uslove rada i okoline (trajni dodir čovjeka s potencijalom zemlje i znatne promjene impedanse tijela čovjeka u zavisnosti od vlažnosti kože) granični napon dodira iznosi 25 V za naizmjeničnu struju, a 60 V za jednosmjernu struju.

najduže dopušteno vrijeme isključenja t (s)	najviši očekivani napon dodira (V)	
	normalni uslovi	loši uslovi
$\infty$	< 50	< 25
5	50	25
2	56	27
0,8	68	35
0,4	105	54
0,2	210	100
0,1	350	169

Tablica prikazuje dopuštena trajanja pojedinih vrijednosti napona dodira

## Štetno djelovanje električne struje na živa bića:

### -Statistički podaci:

- Nivo razvijenosti zaštitnih mjera i kvalitete električnih instalacija mogu se u nekoj zemlji ocijeniti pomoću:

- broja nesreća na milion stanovnika

- broja nesreća na 1TWh potrošene električne energije

- Od ukupnog broja nesreća od elektrokucije koje završavaju smrću:

- 80-85 % su muškarci

- 15-20% su žene

Najveća zastupljenost smrtnih slučajeva je kod ljudi od 25 do 34 godine starosti.

Od svih nesreća uzrokovanih električnom strujom 5% su smrtne.

85% ih izazove napon do 1kV, a 15% napon iznad 1 kV.

Moguće je zaključiti da su nesreće na VN rjeđe, ali i oko 4 puta opasnije.

## Zaštitne mjere od direktnog dodira:

- električno izolovanje
- postavljanje pregrada i kućišta
- postavljanje prepreka
- postavljanje van dohvata ruke
- dopunskim zaštitnim uređajem (prekidačem) diferencijalne struje

## Zaštita od indirektnog dodira:

- automatskim isključivanjem napajanog strujnog kola ili dijela električnih instalacija u kome je došlo do kvara,
- upotrebom prijemnika i komponenti II klase koji imaju dopunsку električnu izolaciju,
- izradom elektroprovodnih prostorija,
- lokalnim izjednačavanjem potencijala, bez spajanja sa zemljom i
- električnim (galvanskim) odvajanjem

# Tipovi mreža niskog napona:

- Tehničke zaštitne mjere od direktnog i indirektnog dodira u uzajamnoj su vezi s vrstama distributivnih mreža niskog napona.
- Prema IEC standardu, vrste distributivnih sistema niskog napona određuju se brojem i tipom aktivnih provodnika i vrstom sistema uzemljenja.


Oznake	Boje vodiča	Nazivi vodiča
L1, L2, L3 N PE PEN	crna ili smeđa svijetloplava zelenožuta zelenožuta	za <i>izmjeničnu struju</i> fazni vodiči neutralni vodič zaštitni vodič sjedinjeni zaštitni i neutralni vodič
L+ L-- M PE	crvena plava svijetloplava zelenožuta	za <i>istosmjernu struju</i> pozitivni vodič negativni vodič srednji vodič zaštitni vodič

-Radi jednostavnijeg prikazivanja i snalaženja u električnim shemama tehnički normativi za niskonaponske električne instalacije propisuju slovno brojčane oznake za pojedine vrste provodnika kako je prikazano u tablici.

## Tipovi mreža niskog napona:

– Vrsta sistema uzemljenja:

– Radi preglednog prikazivanja pojedinih vrsta sistema uzemljenja, sprovedeno je označavanje sistema uzemljenja sa dva osnovna i jednim do dva dodatna slova.




– Prvo slovo označava odnos između mreže i uzemljenja:

- T – direktno spojena jedna tačka mreže na zemlju (npr. neutralna tačka transformatora)
- I – svi aktivni dijelovi mreže izolovani su od zemlje ili u jednoj tački spojeni s zemljom preko impedanse

-Drugo slovo označava odnos između dohvatljivih provodnih dijelova (kućišta potrošača i sl.) i uzemljenja:

-T – direktno električno spajanje dohvatljivih provodnih dijelova (kućišta) na zemlju, nezavisno od sistema uzemljenja mreže

-N – direktno električno spajanje provodnih dijelova (kućišta) na uzemljenu tačku sistema mreže (primjer na uzemljenu neutralnu tačku sistema)



-Dodatno slovo koje se nalazi uz drugo slovo, označava raspored neutralnog i zaštitnog provodnika:

-S - neutralni (N) provodnik i zaštitni provodnik (PE) međusobno su odvojeni u cijeloj mreži

-C – neutralni (N) provodnik i zaštitni provodnik (PE) kombinovani su u jednom (PEN) provodniku

## Tipovi mreža niskog napona:

-U distributivnim mrežama niskog napona postoje tri tipa mreža obzirom na sistem uzemljenja:

1. TN sistem

2. TT sistem


3. IT sistem

-TN sistem :


- ima jednu tačku sistema (neutralnu tačku) direktno spojenu sa zemljom, dok su dohvatljivi dijelovi (kućišta) preko zaštitnog provodnika direktno spojenu na uzemljenu neutralnu tačku

-u odnosu na raspored i funkciju neutralnog i zaštitnog provodnika postoje tri podvrste TN sistema:


-TN-S sistem kod kojeg je u cijeloj mreži zaštitni provodnik (PE) odvojen od neutralnog provodnika (N), što znači da pogonska struja ne teče kroz zaštitni provodnik



## Tipovi mreža niskog napona:



-TN-C-S sistem kod kojeg u dijelu mreže PEN provodnik ima funkciju i zaštitnog i neutralnog provodnika, a u drugom dijelu mreže – blizu potrošača – od zadnje razvodne table, zaštitni provodnik je odvojen od neutralnog provodnika




-TN-C sistem u cijeloj mreži ima sjedinjen zaštitni i neutralni provodnik u jedan PEN provodnik

## Tipovi mreža niskog napona:

-TT sistema:

- neutralna tačka sistema uzemljena je posredstvom jednog uzemljivača, a kućišta potrošača uzemljena su preko drugih uzemljivača, električno nezavisnih od uzemljenja neutralne tačke sistema
- u ovaj sistem se ubraja zaštitno uzemljenje s pojedinačnim uzemljivačem




## Tipovi mreža niskog napona:

-IT sistem:

-svi aktivni provodnici su izolovani od zemlje ili su u jednoj tački spojeni sa zemljom preko velike impedanse


-kućišta potrošača se uzemljuju

-prema prijašnjim tehničkim normativima ovaj sistem je bio nazivan sistemom zaštitnog voda, koji je poznat i pod nazivom zaštitno uzemljenje izolovanih sistema



## Zaštita od indirektnog dodira:

- Usljed kvara na izolaciji provodnika, kućišta potrošača i opreme i preostale metalne mase, koje u redovnom pogonu nisu pod naponom, mogu doći pod napon i predstavljati opasnost za ljude koji dodiruju ovu opremu.
- Ug** je napon kvara koji predstavlja potencijal kućišta potrošača prema zemlji.
- Napon koji se pojavljuje između istovremeno dostupnih dijelova za vrijeme kvara zove se napon dodira,  $U_d$  (dodirni napon).



■ Napon dodira može poprimiti najviše vrijednost faznog napona ako je kvar zanemarljive impedanse nastao na priključnoj stezaljci jednog potrošača, a drugi istovremeno dostupni pristupačni provodni dio ima direktni spoj sa zemljom.

■ Takav najviši napon dodira koji se može pojaviti u električnoj instalaciji prilikom kvara sa zanemarljivom impedansom nazivamo očekivani napon dodira.<sup>22</sup>

## -Vrste zaštita od indirektnog dodira:

-Prema načinu djelovanja možemo ih podijeliti u tri grupe:

Istovremena zaštita od direktnog i indirektnog dodira

-sigurnosni mali napon (SELV) **bezbjednosno malim naponom**

-uzemljeni sigurnosni mali napon (PELV) **uzemljenim bezbjednosno malim naponom**

-mali radni napon (FELV)

Bez uređaja za prekidanje struje kvara

-zaštita primjenom uređaja klase II ili odgovarajućom izolacijom

-neprovodna okolina

-električno odvajanje (galvansko odvajanje)

-izjednačavanje potencijala bez provodne veze sa zemljom

## Sa uređajima za automatsko isklapanje napajanja

-TN sistemi

-**isklapanje uređajima nadstrujne zaštite**

-**isklapanje sa zaštitnim uređajima diferencijalne struje**

-TT sistemi: -**isklapanje nadstrujnom zaštitom**

-**isklapanje sa zaštitnim uređajima diferencijalne struje**

## -Vrste zaštita od indirektnog dodira:

-Prema načinu djelovanja možemo ih podijeliti na tri grupe:

-Sa uređajima za automatsko isklapanje napajanja

- IT sistemi

- kontrola izolacije

- isklapanje sa zaštitnim uređajima diferencijalne struje

- isklapanje s upotrebom uređaja nadstrujne zaštite

-Osim navedenih mjera zaštite od previsokog napona dodira, danas kao dopunska zaštita obvezno primjenjuje izjednačavanje potencijala za cijeli objekt ili u dijelu nekog objekta.


-Izbor i primjena neke od navedenih zaštitnih mjera zavisi od uslova koji vladaju u štićenom objektu, traženom stepenu sigurnosti i troškovima izvodjenja.

## -Vrste zaštita od indirektnog dodira:

### -Izjednačavanje potencijala:


-U tehničkim normativima za izvodjenje električnih instalacija izjednačavanje potencijala se ne navodi kao jedna od osnovnih zaštitnih mjera od previsokog napona dodira, jer se smatra da sama za sebe nije uvijek dovoljna.

-Ipak, ona pruža sve elemente dobre i efikasne zaštite u sklopu s uređajima za brzo isključenje struje greške ili s dobrim uzemljivačem.



## Vrste zaštita od indirektnog dodira:

- Izjednačavanje potencijala:
- Izjednačavanje potencijala postiže se međusobnim galvanskim spajanjem svih metalnih dijelova različitih instalacija sa zaštitnim provodnikom električnih instalacija u nekom prostoru.
- U slučaju pojave napona greške na kućištima električnih potrošača, taj isti napon pojaviti će se i na svim međusobno povezanim metalnim dijelovima drugih instalacija te neće postojati razlika napona između provodljivih dijelova instalacija.



Sl. 11.13 Izjednačenje potencijala u zgradi i kupatilu:

a) Glavno izjednačenje potencijala:

(glavna sabirnica za uzemljenje u zgradi)

E-zemljovod,

1-zaštitni provodnik za spoj s zaštitnom sabirnicom u KPO,

2-temeljni uzemljivač za uzemljenje energetske mreže,

3-uzemljivač za uzemljenje gromobranske instalacije,

4-glavne vodovodne cevi,

5-glavne cevi centralnog grejanja (gasna cev),

6-antenski stub,

7-oklop koaksijalnih antenskih kablova (radno uzemljenje),

8-metalna konstrukcija zgrade, vođice (šine) lifta

9-cevi klima uređaja,

10-odvod gromobrana,

11-premošćenje vodomera, 12-telefonski razvodni ormari i oklop telefonskog kabla,

13-zaštitni provodnici tj. metalne mase električnih potrošača u zgradi PE.

b) Dopunsko izjednačenje potencijala u kupatilu:

(sabirnica za dodatno izjednačenje potencijala u stanu)

PA-glavni provodnik za izjednačenje pot. u kupatilu,

a-vodovodne cevi u kupatilu,

b-cevi centralnog grejanja (gasne) u kupatilu,

c-kada,

d-vodovodne cevi u kuhinji i sl.

\*Provodnicima za izjednačenje potencijala ne moraju

se povezati metalni delovi: prozora, rukohvata,

vrata, podnih sливника i sl. (osim u posebnim

slučajevima: prostori ugroženi ekspl. smesama)

# Vrste zaštita od indirektnog dodira:


- Posebno mali naponi:
  - U lošim uslovima upotrebe i okoline, gdje je stepen opasnosti veliki (npr. radovi s prenosnim električnim alatom na metalnim konstrukcijama, radovi u kotlarnicama, mokrim prostorijama) najdjelotvornija mjera zaštite je snižavanje nazivnih napona uređaja na vrijednosti ispod granice opasnih napona.
  - Na taj način postiže se istovremeno zaštita od direktnog i indirektnog dodira.
  - Visina nazivnog napona ograničena je na najviše 50V efektivno kod naizmjeničnih struja, odnosno 120V kod jednosmjerne struje.
  - Kao standardni nazivni naponi najčešće se primjenjuju:

6 V, 12 V, 24 V i 42 V
  - S obzirom na stepen sigurnosti koju pružaju, a i na način izvedbe posebno mali naponi se dijele na:
    - sigurnosni mali napon (SELV\*)
    - uzemljeni zaštitni mali napon (PELV\*)
    - mali radni napon (FELV\*)

# Vrste zaštita od indirektnog dodira:

- Posebno mali naponi:
  - Koriste se uglavnom za ručne svjetiljke, električni alat, upravljačke i signalne krugove, u poljoprivredi, te za dječje igračke.
  - Primjena im je dosta ograničena jer se mogu priključiti samo uređaji malih snaga i na male udaljenosti.
  - Sigurnosni mali napon (SELV –Safety extra low voltage):
    - nazivni napon obično ne prelazi 25 V
    - nužan je sigurnosni izvor napajanja tako da se u slučaju kvara ne mogu pojaviti viši naponi u krugu sigurnosnog malog napona od nazivnog napona (sigurnosni transformatori s odvojenim namotajima, motor-generatori s odvojenim namotima, baterije, akumulatori, i sl.)
    - provodnici i kućište malog sigurnosnog napona ne smiju biti nigdje uzemljjeni
    - provodnici sigurnosnog napona moraju biti odvojeno položeni od ostalih provodnika viših napona

Šematski prikaz SELV sistema dat je na slici.



Kod ove vrste zaštite moraju biti ispunjeni uslovi u pogledu visine nazivnih napona, vrste izvora napajanja, načina izvođenja strujnih kola i načina zaštite od direktnog dodira djelova pod naponom.

Visina nazivnog napona je ograničena na najviše 50 V efektivno kod naizmjenične struje, odnosno 120 V kod jednosmjerne struje. Nazivni napon se ograničava na vrijednost do 25 V naizmjenične, odnosno 60 V jednosmjerne struje u slučajevima upotrebe električnih uređaja u izuzetno lošim uslovima (metalni kontejneri, kotlovi i sl.)

Sigurnosni izvori napajanja koji se mogu koristiti u SELV zaštiti su:

- sigurnosni transformatori s odvojenim namotajima
- motor – generatori s odvojenim namotajima koji imaju ekvivalentnu izolaciju kao sigurnosni transformator (pretvarači)
- elektrohemički izvor (baterije, akumulatori)
- elektroagregati
- elektronski uređaji, kod kojih su preduzete mјere da u slučaju kvara napon na izlaznim stezaljkama ne prekorači vrijednosti dozvoljenog napona ( $U \leq 50V$  naizmeničnog, odnosno  $U \leq 120V$  jednosmernog napona)

Način izvođenja strujnih kola sigurnosno malih napona mora biti takav da se onemogući direktni prelazak viših napona na njih. Ovo se postiže na slijedeće načine:

- djelovi pod naponom strujnih kola malog napona ne smiju se uzemljivati ni spajati s aktivnim dijelovima strujnih kola viših napona, kao ni njihovim zaštitnim provodnicima
- kućišta (mase) električne opreme ne smiju se spajati sa:
  - zemljom
  - zaštitnim provodnicima ili kućištima drugih instalacija
  - stranim provodnim dijelovima, ako oni mogu doći pod napon koji je veći od sigurnosnog malog napona promatranog strujnog kola
  - dijelovi pod naponom strujnog kola sigurnosnog malog napona moraju biti električno odvojeni od strujnih kola viših napona
- Provodnici strujnog kola sigurnosnog malog napona moraju biti fizički razdvojeni od provodnika bilo kojeg drugog strujnog kola. Ako to nije moguće izvesti, onda se provodnici sigurnosnog malog napona:
  - oblažu nemetalnom oblogom (plaštom)
  - izoluju izolacijom odabranom za najviši napon koji je primijenjen (višežilni kablovi)
  - razdvajaju uzemljenim metalnim ekranom od provodnika viših napona

Osim navedenih uslova postavljaju se i određeni zahtjevi za priključni pribor, a to su: utikači ne smiju ulaziti u priključnice napajane drugim sistemima napona, priključnice moraju sprječavati uvlačenje utikača predviđenih za druge sisteme napona i priključnice ne smiju imati zaštitni kontakt.

Zaštita od direktnog dodira se obezbjeđuje za slučajeve kada nazivni naponi prelaze vrijednosti 25V efektivne vrijednosti naizmjeničnog napona odnosno 60V jednosmjernog napona. Ova zaštita se obezbjeđuje:


- pregradama ili kućištima stepenu zaštite IP 2X ili
- izolacijom koja izdržava ispitni napon od 500 V u vremenu od 1 minuta

Kod primjene sigurnosnog malog napona, nije potrebna nikakva dopunska zaštita od indirektnog dodira jer se ona osigurava samim izvođenjem.

# Vrste zaštita od indirektnog dodira:

## Posebno mali naponi:

- Uzemljeni zaštitni mali napon (PELV – Protective extra low voltage):
  - ponekad nije moguće izbjegći spoj kućišta potrošača, priključenog na mali napon, sa zemljom (npr. ako iz konstrukcijskih i funkcionalnih razloga provodnici malog napona moraju biti uzemljeni)
  - kod uzemljenog zaštitnog malog napona zahtjevi u pogledu izvora napajanja i izvodjenja strujnih krugova te priključnog pribora su isti onim kod zaštitne mjere sigurnosnog malog napona (SELV)
  - no kućišta potrošača ili provodnika smiju biti uzemljena



Kod uzemljenog sigurnosnog malog napona (PELV) zahtjevi u pogledu:izvora napajanja i načina izvođenja strujnih kola kao i priključnog pribora je isti kao i za sigurnosno mali napon (SELV).

Kao izvori malog napona najčešće se koriste sigurnosni transformatori kod kojih su namotaji galvanski odvojeni i dobro izolovani

PELV sistem zaštite se koristi za: pogonske uređaje sa povećanom sigurnošću od električnog udara, mjerna i upravljačka strujna kola, telekomunikacione i informacione sisteme.

# Vrste zaštita od indirektnog dodira:

-Posebno mali naponi:


- **Mali radni napon (FELV –Functional extra low voltage):**

–Ako je zbog ekonomskih ili tehnoloških razloga pogodan mali napon (do 50 V naizmjenične ili 120 V jednosmjerne struje), a nijesu nužni ni sigurnosni mali napon niti uzemljeni zaštitni mali napon, tada se primjenjuje mali radni napon.

–npr. u signalnim i upravljačkim krugovima kod kojih uređaji, na primjer releji, daljinski upravljane sklopke i kontaktori nemaju dovoljnu izolaciju prema strujnim krugovima višeg napona mora se osigurati zaštita od direknog i indirektnog dodira na sljedećim principima:

- kod malog radnog napona zbog izvedbe izvora napajanja i izvedbe strujnih krugova nije isključena mogućnost prenešenih napona dodira primarne mreže pa se mora izvesti zaštita od indirektnog dodira

# Vrste zaštita od indirektnog dodira:



ako je primarni strujni krug štićen od indirektnog dodira nekom od zaštitnih mjera s automatskim isključivanjem napajanja svi izloženi provodljivi dijelovi (mase) opreme spajaju se sa zaštitnim provodnikom primarnog strujnog kruga

kada se mali radni napona dobija iz izvora koji se napaja iz NN mreže štićene električnim odvajanjem, svi izloženi provodljivi dijelovi (mase) opreme spajaju se s neuzemljenim provodnikom za izjednačavanje potencijala primarnog strujnog kruga


Vrste zaštita od indirektnog dodira:

Zaštita primjenom opreme klase II ili odgovarajućom izolacijom:

Električni uređaji u zavisnosti od vrste zaštite su razvrstani u tri klase (razreda):

- Električni uređaji klase I
- Električni uređaji klase II
- Električni uređaji klase III

**Električni uređaji klase I** imaju zaštitu od električnog udara koja je izvedena sa osnovnom izolacijom i dodatnom mjerom zaštite. Dodatna mjera predstavlja povezivanje izloženih provodnih djelova na zajednički zaštitni provodnik električne instalacije. Kod monofaznih električnih uređaja u ovoj klasi napojni vod je trožilni. Oznaka uređaja klase I




Vrste zaštita od indirektnog dodira:

Zaštita primjenom opreme klase II ili odgovarajućom izolacijom:

Električni uređaji opremaju se, osim normalnom (osnovnom) pogonskom izolacijom još i dopunskom zaštitnom izolacijom koja onemogućava dodir ili spoj s provodljivim dijelovima uređaja koji mogu doći pod napon u slučaju kvara na osnovnoj izolaciji

Postiže se:


- izradom kućišta potrošača od izolacionih materijala
- ugradnjom dopunske izolacije na opremu koja ima samo temeljnu izolaciju
- postavljanjem pojačane izolacije na neizolovane dijelove pod naponom



# Vrste zaštita od indirektnog dodira:

Električna oprema izrađena s dvostrukom i pojačanom izolacijom označava se simbolom kvadrat u kvadru.

- Ako se zaštita postiže dopunskom ili pojačanom izolacijom, radi raspoznavanja vrste zaštite na vanjskoj strani kućišta postavlja se znak koji predstavlja precrtni znak uzemljenja.
- Ugrađuju li se oprema i uređaji koji imaju samo osnovnu izolaciju izolacijskih kućišta, tada izolacijska kućišta moraju imati stepen zaštite najmanje IP 2X.




a) klase I,      b) klase II i      c) klase III

# Vrste zaštita od indirektnog dodira:

Zaštita primjenom opreme klase II ili odgovarajućom izolacijom:

- Kod opreme i uređaja klase II izloženi provodni dijelovi ili umetnuti provodni dijelovi ne smiju se spajati sa zaštitnim provodnikom. Zbog toga prenosni potrošači u priključenom kablu imaju samo fazni i neutralni provodnik, a utikač nema zaštitni kontakt.
- Za ispravnost ove mjere zaštite presudan je kvalitet i stanje izolacije potrošača


Mikser, usisivač, električni sokovnik samo su neki od električnih uređaja u klasi II. Ova zaštita je ograničena na uređaje i opremu manjih snaga i veličina, jer vještački izolacioni materijali nemaju tako dobra mehanička i toplotna svojstva kao metali. Ova vrsta zaštite naziva se još i zaštitno izolovanje.



# Vrste zaštita od indirektnog dodira:

## Zaštita električnim odvajanjem:


- Strujni krug potrošača se, pomoću transformatora za odvajanje ili motor-generatora (s namotajima odgovarajuće izolacije) galvanski odvoji od ostale električne mreže (sekundarni krug se ne smije uzemljiti).
- Zaštitno djelovanje temelji se na činjenici da će struja greške i kod potpunog spoja jedne faze sa zemljom biti vrlo mala jer se strujni krug zatvara smo preko otpora izolacije i kapacitivnog otpora relativno kratkog drugog provodnika.



- Budući da struja greške raste s dužinom priključenih vodova, preporučuje se da proizvod nazivnog napona u voltima i dužine strujnog kruga u metrima ne pređe vrijednost od 100 Vm, pod uslovom da dužina vodova strujnog kruga nije veća od 500m.
- Nazivni napon električno odvojenih strujnih krugova ne smije biti veći od 500 V.
- Za razliku od ranijih tehničkih normativa nova norma dopušta mogućnost da se iz jednog izvora za električno odvajanje napaja više potrošača, uz neke dodatne uslove.

# Vrste zaštita od indirektnog dodira:

Zaštita električnim odvajanjem:



Zaštita električnim odvajanjem: a)strujno kolo sa jednim potrošačem; b)strujno kolo sa više potrošača, c) Opadajuća karakteristika sekundarnog napona transformatora za galvansko odvajanje

# Vrste zaštita od indirektnog dodira:

## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja:

- Da bi ova zaštita ispunila svoj zadatak, svaki kvar na izolaciji opreme mora prouzrokovati dovoljno jaku struju kvara koja će izazvati prekidanje napajanja u vremenu koje je nužno za sigurnost ljudi.
- Ova vrsta zaštite temelji se na dva elementa:
  - postojanje zatvorenog strujnog kruga, tzv. kruga petlje koji omogućava proticanje struje kvara (oblik kruga petlje zavisi od sistema uzemljenja TT, TN i IT mreže)
  - prekidanje struje kvara primjenom odgovarajućih zaštitnih uređaja u tako kratkim vremenima da ne dođe do ozljeđivanja osobe koja je bila izložena naponu dodira

# Vrste zaštita od indirektnog dodira:

Dopušteno trajanje napona dodira prema IEC normama

očekivani napon dodira (V)	dopušteno vrijeme trajanja t (s)	
	normalni uslovi	loši uslovi
25	$\infty$	5
50	5	0,48
75	0,6	0,30
100	0,4	0,22
150	0,28	0,12
230	0,17	0,05
300	0,12	0,0025
400	0,07	
500	0,04	


**Glavna razlika između novih i ranijih tehničkih normativa za električne instalacije u zgradama je snižavanje vrijednosti trajno dopuštenog napona dodira sa 65 V na vrijednosti manje od 50 V.**


# Vrste zaštita od indirektnog dodira:

## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja:

- TT sistemi:

- u TT sistemu uzemljuje se neutralna tačka sistema (zvijezdište transformatora, generatora)
- sve mase potrošača (izložene provodne dijelove) opreme i uređaja, koji mogu doći pod napon u slučaju kvara, galvanski se povezuju s zaštitnim provodnikom i uzemljuju preko posebnog uzemljivača (u nekom objektu može se koristiti jedan uzemljivač za sve potrošače)





Izloženi provodni djelovi spojeni na jedno uzemljenje preko PE provodnika kod TT sistema

# Vrste zaštita od indirektnog dodira:

## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja :

- TT sistemi:

- presjeci zaštitnih provodnika određuju se zavisno o jačini struje i dopuštenom zagrijavanju provodnika prema propisima, ali ti presjeci ne smiju biti manji od vrijednosti navedenih u tablici
- istim propisima određeni su i minimalni presjeci uzemljivača

presjek faznog provodnika $S_L(\text{mm}^2)$	presjek zaštitnog provodnika $S_{PE}(\text{mm}^2)$
$S_L \leq 10$	$S_{PE} = S_L$
$16 \leq S_L \leq 35$	$S_{PE} = 16$
$S_L > 35$	$S_{PE} = S_L/2$

# Vrste zaštita od indirektnog dodira:

## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja :

- TT sistemi:

- u slučaju proboja izolacije na opremi, odnosno kvara zanemarive impedanse, struja kvara će proteći kroz zatvoreni strujni krug kako je prikazano na slici

- karakteristike nadstrujnih zaštitnih uređaja i ukupni otpor uzemljivača moraju se odabrati tako da u slučaju kvara zanemarivog otpora nastupi automatsko isključivanje napajanja u vremenu ne dužem od 0.2s (strujni krugovi s priključnicama, prenosnim potrošačima ili potrošačima koja se za vrijeme rada drže u ruci) odnosno 5 sekundi (u svim ostalim strujnim krugovima) i zbog toga mora biti ispunjen uslov:


$$R_A I_a \leq U_L$$

gdje je:  $U_L$  dopušteni napon dodira (50 V ili 25 V)

$R_A$  ukupni otpor uzemljivača i otpor zaštitnog provodnika od uzemljivača od štićenog potrošača

**I<sub>a</sub>** struja kvara koja osigurava isklapanje nadstrujnog zaštitnog uređaja

## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja:



### -TT sistemi:

- kod nadstrujnih uređaja s inverznom karakteristikom t-l (osigurači), struja  $I_a$  mora biti tolike jačine da sigurno izazove isklapanje uređaja u vremenu ne dužem od 5 (0.2) sekundi
- kod zaštitnih uređaja s trenutnom karakteristikom isklapanja vremena isklapanja su manja od 0.1 sekunde, ali struja greške mora biti veća od struje isklapanja uređaja
- u slučaju da se za više potrošača s različitim nadstrujnim zaštitnim uređajima koristi samo jedan uzemljivač, ukupni otpor uzemljenja tog uzemljivača mora zadovoljiti uslove za onaj potrošač koji zahtjeva najmanji otpor uzemljivača

## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja:

-TT sistemi:

zaštitno uzemljenje s pojedinačnim uzemljivačem:

- naziv prema ranijim tehničkim normativima za jednu od zaštitnih mjera od previsokog napona dodira
- prema fizičkoj slici djelovanja i izvedbi odgovara zaštitnoj mjeri od indirektnog dodira automatskim isključivanjem napajanja s nadstrujnim uređajem, ali su osnovni uslovi za ispravnost zaštitne mjere bitno različiti

### ■ Osnovni uslovi:

ukupni otpor uzemljivača ne smije biti veći od


$$R_Z \leq \frac{U_d}{kI_n}$$

gdje je

$R_Z$  otpor uzemljenja uzemljivača

$U_d$  dopušteni napon dodira (50 V, 25V)

$I_n$  nazivna struja osigurača,  
isklopna struja prekidača



## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja:

-TT sistemi:

zaštitno uzemljenje s pojedinačnim uzemljivačem:

- k faktor kojim se određuje minimalna potrebna isklopna struja nadstrujnog zaštitnog uređaja prema tablici
- s obzirom na vremena isklapanja u starim tehničkim normativima nema izričito navedenih zahtjeva, jer se ona neposredno osiguravaju primjenom faktora k

Faktor "k" za izračunavanje isklopne struje

Vrste nadstrujnog zaštitnog uređaja	Faktor "k"		
	U potrošakom postrojenju (iza posljednje razdiobe ili iza kućnog ormarića)		U kabelskim i zračnim mrežama, kućni priključak i razdjelni vodovi
	brzi	tromi	
Rastalni osigurači			
	do 50 A	od 63 A	
	3,5	3,5	5
Zaštitne sklopke s kratkotrajnim izbacivanjem		1,25	2,5
Automatski osigurači s isključenjem pri $6xI$ i $t=0,2s$		3,5	
Automatski osigurači s isključenjem pri $3xI$ i $t=0,2 s$		2,5	3,5

## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja:

- TT sistemi:

zaštitno uzemljenje s pojedinačnim uzemljivačem:

- ako se koristi jedan uzemljivač za više potrošača s različitim nadstrujim zaštitnim uređajima, otpor tog uzemljivača određuje se prema potrošaču koji zahtijeva najveću isklopnu struju, odnosno za koji je proizvod  $kI_n$  najveći
- vrijednost otpora pogonskog uzemljenja takođe je ograničena, a dobija se prema izrazu:

$$R_p \leq \frac{U_d}{(kI_n)_{\max}}$$

-  $R_p$  otpor pogonskog uzemljivača

-  $U_d$  dopušteni napon dodira (50 V)

-  $(kI_n)_{\max}$  najveća isklopna struja štićenih potrošača, odnosno dijela uređaja u mreži

- Poređenje ranijih i novih tehničkih normativa:

prema novim tehničkim normativima uslovi su strožiji i pružaju viši stepen sigurnosti niži je dozvoljeni napon dodira i traži se određeno vrijeme isklapanja što u konačnosti rezultuje zahtjevom za manjom vrijednošću otpora uzemljenja za iste nazivne struje zaštitnih uređaja

## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja:


-TT sistemi:

### zaštitno uzemljenje sa zajedničkim uzemljivačem:

ako se jedna transformatorska stanica nalazi u užem krugu potrošača, npr. jedna industrijska transformatorska stanica, onda je moguće uzemljenje svih potrošača svestrići sa zajedničkim uzemljenjem

obično je taj uzemljivač manje ili više rasprostranjen, a često se sastoji od nekoliko uzemljivača međusobno povezanih ili se pak radi o mreži uzemljivača

zaštitno i pogonsko uzemljenje su međusobno dobro spojeni provodnikom (jednim ili više njih) dovoljnog presjeka



- ako prilike dozvoljavaju podzemna mreža cjevovoda može poslužiti kao uzemljivač, olovni plaštevi NN kablova

## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja:

-TT sistemi:

### zaštitno uzemljenje sa zajedničkim uzemljivačem:

struja kvara se zatvara kroz fazni provodnik i spojni vod uzemljenja, a samo manji dio struje ide preko uzemljivača i zemlje (može se zanemariti)

u slučaju proboga izolacije struja kvara mora biti dovoljno velika da izazove pregrijevanje osigurača na neispravnom potrošaču

$$R_{pe} \leq \frac{V_f}{kI_n}$$


gdje je:

$V_f$  fazni napon

$R_{pe}$  otpor petlje struje kvara

$I_n$  nazivna struja osigurača,  
isklopna struja prekidača


$k$  faktor struje isklapanja



otpor ovakvog zajedničkog uzemljivača ne smije biti veći od  $2 \Omega$

## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja:

- TT sistemi:
- automatsko isključivanje napajanja zaštitnim uređajima diferencijalne struje
  - masa štićenog potrošača povezuje se sa zaštitnim provodnikom na posebni uzemljivač
  - ukoliko se jednim zaštitnim uređajem štiti više potrošača njihove mase moraju biti povezane na isti uzemljivač



Zaštitni uređaj diferencijalne struje u TT sustavu

- djelovanje ove zaštitne mjere temelji se na mjerenu diferencijalne struje posredstvom transformatora
- u normalnom pogonskom stanju struja koja dolazi i odlazi iz potrošača su jednake – magnetski fluksevi nastali djelovanjem ovih struja međusobno se poništavaju i jezgro transformatora ostaje nemagnetizovano
- ako na izolaciji potrošača nastane kvar struja greške prolazi kroz otpor uzemljivača i otpor pogonskog uzemljenja
- uslijed nastale razlike između ulazne i izlazne struje koja prolazi kroz jezgro transformatora, ono se magnetizira i daje veliku povodu za isključenje prekidača

## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja:

- TT sistemi:
- automatsko isključivanje napajanja zaštitnim uređajima diferencijalne struje
  - kod trofaznih potrošača, princip rada ovog uređaja je jednak samo što kroz jezgro transformatora prolaze sva tri fazna provodnika i neutralni provodnik
  - za ispravnost ove mјere zaštite treba biti ispunjeno:

$$R_A I_{\Delta n} \leq U_d$$


gdje je

$R_A$  -ukupni otpor uzemljivača i otpor zaštitnog provodnika od uzemljivača do štićenog potrošača

$I_{\Delta n}$  -nazivna iskljopna diferencijalna struja pri kojoj dolazi do isklapanja sklopke

$U_d$  dopušteni napon dodira (50 V ili 25 V)

- obzirom da je vrijeme isklapanja ovakvih zaštitnih uređaja manje od 0.1 sekunde, vrijeme isklapanja nije posebno propisano
- u slučaju više serijski spojenih uređaja diferencijalne struje, da bi se osigurala selektivnost, vremensko zatezanje može maksimalno iznositi 1 sekundu




## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja:

- TT sistemi:
- automatsko isključivanje napajanja zaštitnim uređajima diferencijalne struje
- odlike zaštitnih uređaja diferencijalne struje su vrlo brzo i pouzdano isklapanje


### -zaštitna strujna sklopka (FI ili ZS):

- zaštitna mjeru od previsokog napona dodira, prema ranijim tehničkim normativima nazvana zaštitna strujna sklopka, prema fizičkoj slici odgovara




zaštitnoj mjeri od previsokog napona dodira automatskim isključivanjem napajanja zaštitnim uređajima diferencijalne struje u TT sistemu, osnovni uslov ispravnog rada:

$$R_A \leq \frac{U_d}{I_{\Delta n}}$$



Sl. 12.7 Spoj zaštitne strujne sklopke u TT sistemu razvoda



Zaštitni uređaj koji se koristi za automatsko isključenje napajanja naziva se zaštitni uređaj diferencijalne struje ili skraćeno ZUDS (ranije korišten naziv FID sklopka). Naziv koji se srijeće kod stranih proizvođača je RCD .

**ZUDS - Zaštitni Uredaj Diferencijalne Struje**

**FID - Fault Isolation Detection, eng. (detekcija greške na izolaciji)**


**RCD - Residual Current Device, eng. (detector diferencijalne struje)**

Karakteristike ZUDS-a su:


- nazivna struja  $I_n$
- nazivna diferencijalna struja djelovanja  $I_{\Delta n}$
- nazivna diferencijalna struja neddjelovanja  $I_{\Delta no}$
- nazivni napon  $U_n$
- nazivna frekvencija  $f$

Broj polova ZUDS-a je uvjek dva za primjenu u jednofaznim strujnim kolima, odnosno četiri za primjenu u trofaznim strujnim kolima.


Dvopolni ZUDS isključuje L i N provodnike dok četvoropolni ZUDS isključuje L1, L2, L3 i N provodnike.



a)



b)



c)

- a) električna šema trofaznog ZUDS-a;
- b) električna šema monofaznog ZUDS-a;
- c) Simbol za ZUDS-a koji se najčešće koristi u električnim šemama;

ZUDS se proizvodi u dvije verzije i to:

- tip S sa kašnjenjem i
- tip G sa trenutnim isključenjem napajanja.

Standardne vrijednosti maksimalnog vremena isključenja su date u tabeli

Tip	vrijeme djelovanja	struja djelovanja
G	0,3s	$I_{\Delta n}$
S	0,04s	$5 \cdot I_{\Delta n}$
	0,5s	$I_{\Delta n}$
	0,15s	$5 \cdot I_{\Delta n}$

Jedini uzrok isključenja ZUDS-a je diferencijalna struja koja nastaje zbog kvara na izolaciji.

$$\underline{\Delta I} = \underline{I_{L1}} + \underline{I_{L2}} + \underline{I_{L3}} + \underline{I_N} \neq 0$$

$\Delta I$ -diferencijalna struja,  
 $I_{L1,2,3}$  -fazne struje,  
 $I_N$ -struja kroz nulti provodnik

Kada jačina struje  $\Delta I$  u sekundarnom namotaju pređe određenu vrijednost  $\Delta I > \Delta I_n$  otkoči magnetni relej i proradi upravljački mehanizam koji otvara kontaktni mehanizam.

Provodnici kojima se napaja potrošač su ujedno i provodnici primara toroidnog strujnog transformatora. Na feritnom prstenu se nalaze namotaji koji predstavljaju sekundar strujnog transformatora i on je spojen sa namotajem elektromagneta.

## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja:

- TT sistemi:
- zaštitna strujna sklopka (FI ili ZS):
  - sva pogonska sredstva zaštićena strujnom zaštitnom sklopkom potrebno je uzemljiti tako da pri proticanju struje greške njihov uzemljivač ima dovoljno mali otpor uzemljenja da se na pogonskom sredstvu ne pojavi previsoki napon dodira
  - maksimalno dozvoljeni otpori uzemljenja TT mreže zavisno od veličine struje greške ( $I_{\Delta n}$ ) i FI sklopke pri  $U_d=50V$

$I_{\Delta n}$ (A)	0.03	0.1	0.3	0.5	1
$R_A$ ( $\Omega$ )	1660	500	166	100	50

- da bi zaštita ispravno djelovala dovoljni su uzemljivači s velikim otporom uzemljenja, tj. ta se zaštita može koristiti gotovo u svakoj TT mreži


## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja :

TN sistemi:

u TN sistemima uzemljuje se neutralna tačka sistema (redovno zvijezdište transformatora)

sve izložene provodljive dijelove (mase) opreme, uređaja i instalacija, koje mogu doći pod napon u slučaju kvara galvanski se povezuju sa zaštitnim provodnikom

zaštitni provodnik mora biti spojen na neutralnu tačku sistema i uzemljen kako bi se u slučaju kvara potencijal zaštitnog provodnika održao što bliže potencijalu zemlje zaštitni provodnik se uzemljuje i u drugim tačkama (npr. na ulazu u zgradu)




# Zaštita automatskim isključivanjem napajanja :

TN sistemi:

presjeci zaštitnih provodnika određuju se u zavisnosti od jačine struje kvara i dopuštenom zagrijavanju provodnika prema normi, ali ti presjeci ne smiju biti manji od vrijednosti navedenih u tablici

presjek faznog provodnika $S_L(\text{mm}^2)$	presjek zaštitnog provodnika $S_{PE}(\text{mm}^2)$
$S_L \leq 10$	$S_{PE} = S_L$
$16 \leq S_L \leq 35$	$S_{PE} = 16$
$S_L > 35$	$S_{PE} = S_L/2$



*TN-C/S sustav s nadstrujnim zaštitnim uređajima*

u trajno položenim instalacijama TN sistema, a koje ne napajaju pokretne potrošače, zaštitni provodnik PE i neutralni provodnik N mogu biti objedinjeni u jedan zajednički PEN provodnik (TN-C i TN-C/S ) ako je presjek tog PEN provodnika najmanje  $10 \text{ mm}^2$  za bakarne provodnike ili  $16 \text{ mm}^2$  za aluminijске provodnike

## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja :

TN sistemi:

karakteristike nadstrujnih zaštitnih uređaja i presjeci provodnika moraju se tako odabrati da u slučaju kvara zanemarljivog otpora nastupi automatsko isključivanje napajanja u utvrđenom vremenu:

- prema vrijednostima iz tablice za strujne krugove sa priključnicama nazivnih struja koje ne prelaze 63 A, prenosivim i pomicnim potrošačima

Nazivni napon mreže prema zemlji $U_o$ (V)	Vrijeme isključenja t(s)
120	0,8
230	0,4
277	0,4
400	0,2
580	0,1

za krajne strujne krugove koji napajaju samo stabilnu (neprenosivu) opremu, čak i u slučaju da se iz iste razvodne ploče napajaju i priključnice i prenosivim potrošačima, ali uz uslov da je na toj razvodnoj ploči izvedeno izjednačavanje potencijala

- vrijeme isključenja ne veće od 5 sekundi za razdjelne strujne krugove i krajne strujne krugove koji napajaju samo stabilnu (neprenosivu) opremu, pod uslovom da se iz njihovih razvodnih ploča ne napajaju strujni krugovi za koje vrijede vremena iz tablice

# Zaštita automatskim isključivanjem napajanja :

TN sistemi:

ova zaštitna mјera biti će djelotvorna ako je ispunjen slijedeći uslov:

gdje je:  $U_0$  napon faznog provodnika prema zemlji

$$Z_S I_a \leq U_0$$

- $Z_S$  impedansa petlje kvara koja obuhvata izvor, provodnik pod naponom do mјesta kvara i zaštitni provodnik između mјesta kvara i izvora napajanja
- Ia struja djelovanja uređaja koja osigurava isključivanje napajanja u propisanim vremenima, zavisno od vrste strujnog kruga

ispravna zaštita od indirektnog dodira sa automatskim isključivanjem napajanja mora isključiti u propisanom vremenu ili prije

da bi smo utvrdili vrijeme isključivanja nadstrujnog zaštitnog uređaja potrebno je poznavati njihove karakteristike isklapanja

kod primjene osigurača sa topljivim ulošcima iz t-l karakteristike se pomoću struje kvara  $I_a$  pronađi vrijeme u kojem će osigurač sigurno pregorjeti – to vrijeme mora biti manje od zahtijevanog

kod primjene prekidača, okidača i instalacijskih prekidača potrebno je odrediti struju okidanja pri kojoj će zaštitni uređaj sigurno isklopiti jer struja kvara mora biti veća od struje okidanja – s obzirom da su vremena okidanja ovih uređaja manje od 0.1 sekunda nema problema s vremenom isklapanja

## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja :

TN sistemi:


Zemljospoj faznog provodnika u TN sistemu:

u NN mrežama koje su dijelom ili u cijelosti sastavljene od nadzemnih vodova može doći do prekida faznog provodnika i njegovog pada na zemlju

poteći će struja kvara  $I_a$  preko mesta kvara s otporom zemljospoja  $R_E$  u zemlju i zatvoriti će se strujni krug preko otpora uzemljenja  $R_B$

struja kvara prolazeći kroz uzemljenje s otporom  $R_B$  podiže potencijal tog uzemljivača na iznos

$$U_Z = I_a R_B$$



taj se potencijal preko zaštitnog provodnika (bilo PE ili PEN) prostire duž mreže, a mase potrošača mogu doći u tom slučaju pod napon

## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja :

TN sistemi:

Zemljospoj faznog provodnika u TN sistemu:

da bi se spriječila pojava većih napona do dopuštenog napona dodira (50V), mora se ukupni otpor uzemljenja  $R_B$  tako dimenzionisati da je ispunjeno:

$$\frac{R_B}{R_E} \leq \frac{50}{U_0 - 50}$$

pri čemu je:

$R_B$  ukupni otpor uzemljenja svih paralelno povezanih uzemljivača

$R_E$  otpor zemljospaja, kod direktnog spoja faze sa zemljom - ako vrijednost za  $R_E$  nije poznata uzima se približno  $10 \Omega$

$U_0$  nazivni napon prema zemlji

-na primjer:

$$U_0 = 220V$$

$$R_E = 10 \Omega$$

$$R_B \leq \frac{50}{220 - 50} 10 = 3 \Omega$$

## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja :


TN sistemi:

Nulovanje:

prema načinu djelovanja zaštitna mjera od indirektnog dodira u TN sistemu s automatskim isključivanjem napajanja pomoću nadstrujnih zaštitnih uređaja jednaka je nulovanju, ali su uslovi za ispravnost zaštitne mjere različiti

prema prijašnjim tehničkim normativima za ispravno nulovanje moraju biti ispunjeni slijedeći osnovni uslovi:

1. struja kvara mora biti veća od isklopne struje zaštitnog uređaja – to je ispunjeno ako je otpor petlje kojim prolazi struja greške takav da je ispunjeno:



$$R_{pe} \leq \frac{V_f}{kI_n}$$

$$R_v + R_0 \leq \frac{V_f}{kI_n}$$

gdje je

$V_f$  - fazni napon (V)

$R_{pe}$  - otpor petlje ( $\Omega$ )

$I_n$  - nazivna struja zaštitnog uređaja ( $A$ )

$k$  - faktor isklopne struje

## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja :

TN sistemi:

Nulovanje: granična dužina štićenja

$$R_V + R_0 \leq \frac{V_f}{kI_n}$$

za  $R_V \approx R_0$

$$2 \frac{\rho}{S} L_{gr} \leq \frac{V_f}{kI_n}$$

$$L_{gr} \leq \frac{V_f}{kI_n 2 \frac{\rho}{S}}$$

Vrste nadstrujnog zaštitnog uređaja	Faktor "k"		
	U potrošakom postrojenju (iza posljednje razdiobe ili iza kućnog ormarića)		U kabelskim i zračnim mrežama, kućni priključak i razdjelni vodovi
	brzi	tromi	
Rastalni osigurači		do 50 A	od 63 A
	3,5	3,5	5
Zaštitne sklopke s kratkotrajnim izbacivanjem	1,25		
Automatski osigurači s isključenjem pri $6xI$ i $t=0,2s$	3,5		3,5
Automatski osigurači s isključenjem pri $3xI$ i $t=0,2 s$	2,5		

$L_{gr}$  se mjeri od zaštitnog uređaja do mjesta kvara na faznom provodniku

## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja :


TN sistemi:

Nulovanje:

2. nulovanje se smije primijeniti samo ako je dovoljno sigurno da se na nultom provodniku niti u slučaju kratkog spoja, niti u slučaju zemljospoja neće pojaviti napon viši od 50 V, a ako se pojavi da će se održati samo najkraće vrijeme odnosno do isključenja strujnog kruga zaštitnim uređajem
  - nulti provodnik treba obavezno uzemljiti kod napojne transformatorske stanice i na više mesta u niskonaponskoj mreži

## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja :

### TN sistemi: Nulovanje:



a) bez uzemljenja na kraju neutralnog provodnika



dok se kvar ne isklopi napon neutralnog provodnika prema zemlji i na cijelom njegovom dijelu desno od mesta kvara (kojim ne protiče struja kvara) iznosi 110 V ako je fazni napon  $V_0=220$  V (uz pretpostavku  $R_v=R'_0$ )

napon na neutralnom provodniku lijevo od mesta kvara opada tako da je na samom početku provodnika nula s obzirom da kroz pogonsko uzemljenje ne teče struja

moguće je zaključiti da će se na svim potrošačima čija su kućišta spojena s nultim provodnikom pojaviti napon 110 V prema zemlji dok se kvar ne ukloni

## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja :

### TN sistemi: Nulovanje:



b) sa uzemljenjem na kraju neutralnog provodnika

prema slučaju a) struja kvara će biti nešto većeg iznosa jer ona sada teče kroz fazni provodnik i na mjestu kvara se dijeli na dva dijela kroz neutralni provodnik i pogonska uzemljenja  $R_p$  i  $R'_p$

pad napona na faznom provodniku  $\Delta V_v$  nešto je veći od 110 V

potencijal neutralnog provodnika na mjestu kvara je manji od 110 V a isto vrijedi i za sve tačke neutralnog provodnika desno od mesta kvara

potencijal zviježdišta transformatora više nije nula već  $\Delta V_{R_p}$

## Zaštita automatskim isključivanjem napajanja :

TN sistemi:

Nulovanje:

3. presjek neutralnog provodnika mora biti u određenom odnosu prema presjeku faznih provodnika

mora imati jednak presjek kao fazni provodnik ako presjek faznog provodnika nije veći od  $16 \text{ mm}^2$  kod bakarnih izolovanih vodova i kablova, odnosno ako presjek provodnika nije veći od  $50 \text{ mm}^2$  za nadzemne vodove


4. ako su presjeci faznih provodnika veći od navedenih vrijednosti onda neutralni provodnik može imati za dva stepena manji presjek iz standardnog niza za presjeke provodnika, ali nikada ne smije presjek nultog provodnika biti manji od polovine presjeka faznog provodnika

neutralni provodnik mora sačinjavati mehanički i galvanski jednu cjelinu po cijeloj svojoj dužini, te nigdje ne smije biti prekidan niti osiguračima niti drugim zaštitnim uređajima

## PRIMJER IZ PROJEKTA:

### 4.4. PROVJERA EFIKASNOSTI ZAŠTITE OD NEDOZVOLJENOG NAPONA DODIRA SISTEMOM NULOVANJA

Objekat se napaja iz TS  
10/0,4 kV prividne snage  
630kVA, a vod do  
distributivnog ormarića je  
presjeka 95mm<sup>2</sup>, dužine  
50m.



Struja greške se sračunava po relaciji :  $I_k = \frac{U_p}{Z_p}$

gdje je impedansa petlje za naš slučaj:

$$Z_p = \sqrt{(R_t + R_{k1} + R_{k2} + R_{k3} + R_{k4})^2 + (X_t + X_{k1} + X_{k2} + X_{k3} + X_{k4})^2}$$

$$Z_p = \text{_____ } \text{m}\Omega$$

Struja greške (kvara) je:

$$I_k = \frac{U_f}{Z_p} = \frac{220}{\text{_____}} =$$

Kako je potrošač štićen osiguračem od 16A to će isti trenutno isključiti pri struci od

$$I_{isklj} = k \cdot 16 = 3,5 \cdot 16 = 56A$$

Ako je struja greške veća od struje trenutnog pregorijevanja osigurača

**$I_{isklj} < I_{kvara}$  ova zaštita je efikasna.**

## Podužna otpornost i induktivnost za različite presjeke kablova

A(mm <sup>2</sup> )	R(mΩ/m)	X <sub>L</sub> (mΩ/m)
1,5	13,8	0,115
2,5	7,56	0,110
4	4,6	0,107
6	3,05	0,100
10	1,81	0,094
16	1,14	0,090
25	0,719	0,086
35	0,519	0,083
50	0,391	0,083

# Zlatna pravila

Da bi sačuvali ljudske živote i spriječili invaliditet treba se kod rada u električnim postrojenjima zaštiti od slučajnog ili pogrešnog uklapanja, indukovanih struja i povratnog napona.

Zato treba poštivati redoslijed sljedeća četiri zlatna pravila:

- isključi
- provjeri da li je isključeno i osiguraj od ponovnog uklapanja
- provjeri ima li napona na uređaju
- uzemlji i kratko spoji i tek onda započni s radom

## Postupak prilikom pomoći kod električnog udara:

- Povrijeđenog treba što prije odvojiti od dejstva struje pri čemu treba paziti na sopstvenu bezbjednost
- Eventualni požar na mjestu nesreće ne smije se gasiti vodom.
- Prilikom pomoći kod električnog udara potrebno je primijeniti sledeće mjere:

Na niskom naponu:

- Isključiti prekidač ili isključiti osigurač
- Izvući utikač električnog uređaja ili prekinuti provodnik kojim se napaja električni uređaj

Na visokom naponu:

- Struju smije isključiti samo sposobljeno stručno lice
- Prekinuti strujni krug prekidačem odnosno učinskim rastavljačem
- Ukoliko nije moguće brzo izvršiti prethodnu radnju, povrijeđenog treba odvojiti od napona pomoću izolacione motke za odgovarajući nazivni napon na objektu.

PRILIKOM POMOĆI KOD ELEKTRIČNOG UDARA POTREBNO JE DA SPASILAC STOJI NA IZOLACIONOJ PODLOZI NA SEBI IMA OBUĆU SA DOBROM IZOLACIJOM TE DA NA RUKAMA IMA IZOLACIONE RUKAVICE !!!

### Prva pomoć prilikom strujnog udara

- Prilikom strujnog udara dolazi do gubitka svijesti, otežanog disanja, opekovina i poremećaja u radu srca.
- Ukoliko je unesrećeni bez svijesti treba provjeriti disanje i krvotok i po potrebi započeti mjere oživljavanja (vještačko disanje i spoljašnju masažu srca ).
- Onesviješćenog koji diše treba okrenuti u bočni položaj do dolaska medicinske pomoći.